

FIF - PRS - Raiffeisen Bank BiH (EFSD+2)

Zemlja:	BOSNA I HERCEGOVINA
Broj projekta:	55971
Poslovni sektor:	Depozitni kredit (banke)
Vrsta obavještenja:	PRIVATNA
Ekološka kategorija:	FI
Datum odobrenja:	23. jula 2025.
Status:	Odobreno
Datum objave PSD-a na engleskom jeziku:	25. marta 2025.

Opis projekta

Podjela rizika portfolija ("PRS") u obliku neobezbijeđene garancije portfolia u iznosu do 25 miliona evra koju je Banka obezbijedila u korist Raiffeisen Bank dd BiH ("RBBH"). Garancija će pokriti do 50% kreditnog rizika na srazmjernoj osnovi za novogenerisani kreditni portfolio za mikro, mala i srednja preduzeća ("MSME") do 50 miliona evra koje je pokrenula RBBH.

Ciljevi projekta

Cilj proizvoda je da oslobodi kapacitet RBBH za preuzimanje rizika kako bi se povećalo kreditiranje MMSP-a, rješavajući problem nedostatka finansiranja MMSP-a na tržištu.

Uticaj na tranziciju

ETI 60

Projektni uticaj na tranziciju proizlazi iz tranzicionih kvaliteta **konkurentnost i otpornost**. Proizvod će RBBH omogućiti daljnje proširenje operacija kreditiranja sektora MMSP u BiH i umanjiti rizik za kreditne operacije RBBH za MMSP.

Podaci o klijentu

RAIFFEISEN BANK DD BOSNIA AND HERZEGOVINA

RBBH je univerzalna banka, sa sjedištem u Sarajevu, koja posluje kroz 84 poslovnice u BiH sa 1.382 zaposlenih. Banka je druga prema ukupnoj aktivni (13,4% tržišnog udjela), kreditnom portfelju (11,9% tržišnog udjela) i depozitima (13,6% tržišnog udjela) od trećeg tromjesečja 2024.

EBRD Finansiranje

EUR 25,000,000.00

Ukupna vrijednost projekta

EUR 50,000,000.00

Dodata vrijednosti

EBRD nudi inovativne strukture finansiranja i pruža stručnost i znanje koji su bitni za pravovremenu realizaciju ciljeva projekta. EBRD nudi standarde i podršku za jačanje budućih strukturiranih finansijskih projekata, kao i ekspertizu za finansiranje otpornosti na klimatske promjene i efikasnost resursa.

Rezime o životnoj sredini i društvenim pitanjima

Kategorija FI (ESP 2024). RBBH je postojeći klijent i ekološko i socijalno (E&S) poslovanje do sada je bilo zadovoljavajuće pod trenutnim izloženostima. Sredstva će se koristiti za garanciju portfolia MSME RBBH u skladu s kriterijima prihvatljivosti u Izjavi o politici FIF-a i za finansiranje prihvatljivih zelenih projekata u skladu s kriterijima prihvatljivosti EBRD-a za tranziciju zelene ekonomije ("GET"). Smatra se niskim rizikom iz E&S perspektive.

RBBH je poboljšala svoje E&S politike i procedure kako bi se uskladila sa zahtjevima EBRD-a i IFC-a, primjenjujući ove standarde na cijeli svoj portfelj komercijalnih kredita. Kao dio Raiffeisen Grupe, koja je 2023. postala članica UN-ovih načela za odgovorno bankarstvo, Grupa također objavljuje ESG politiku i godišnje izvještaje o održivosti.

RBBH bi trebala održavati svoj E&S sistem upravljanja kako bi efikasno procijenila, upravljala i pratila ekološke i društvene rizike i utjecaje povezane s pod-projektima koje finansira. RBBH se mora pridržavati EBRD-ovih Okolišnih i socijalnih zahtjeva (ESR) 2, 4 i 9, uključujući pridržavanje EBRD-ove E&S Liste izuzeća prema E&S politici 2024. Dodatno, RBBH bi se trebala nastaviti

usklađivati s relevantnim smjernicama EBRD-a za E&S Upravljanje rizikom i Banci podnositi godišnje izvještaje o okolišu i sigurnosti. Podzajmoprimci koji se finansiraju putem kredita RBBH moraju se pridržavati nacionalnih propisa o zaštiti okoliša, zdravlja, bezbjednosti i rada.

Ako se sredstva EBRD-a koriste za finansiranje potprojekata obnovljivih izvora energije, koji mogu biti povezani s rizicima u lancu snabdijevanja, takvi podprojekti moraju ispunjavati EBRD-ove E&S kriterije za potprojekte obnovljivih izvora energije i druge kriterije prihvatljivosti opisane u Izjavi o politici.

Utvrđeno je da je projekat usklađen s Pariškim sporazumom na osnovu primjene EBRD-ovog pristupa usklađivanja s Pariškim sporazumom za indirektno finansirane investicije. Utvrđivanje usklađenosti zasniva se na primjeni stuba 1 (obaveza druge strane prema Pariškom sporazumu) i stuba 2 (filter podtransakcija). 10% finansiranja EBRD-a klasifikovano je kao zeleno finansiranje, jer podržava aktivnosti za postizanje ublažavanja klimatskih promjena, prilagođavanja klimatskim promjenama i drugih ekoloških ciljeva. Pripisivanje se vrši u skladu s metodologijom za određivanje pripisivanja zelenog finansiranja investicija EBRD-a.

Tehnička saradnja

Ne-TC: Projekat je podržan od strane Evropskog fonda za održivi razvoj plus (EFSD+) u formi prvog pokrića rizika od gubitka (FLRC)

Kontakt podaci kompanije

Emira Cehajic

emira.cehajic@raiffeisengroup.ba

+387 33 287 764

<https://www.raiffeisenbank.ba>

Zmaja od Bosne bb

71000 Sarajevo Bosnia and Herzegovina

Datum zadnjeg ažuriranja PSD-a

7. augusta 2025.

Razumijevanje tranzicije

Dalje informacije u vezi s pristupom EBRD-a mjerenju tranzicijskog učinka dostupne su [ovdje](#).

Poslovne mogućnosti

Za poslovne mogućnosti ili nabavku, molimo kontaktirajte preduzeće koje je klijent.

Za poslovne mogućnosti sa EBRD-om (koje nisu vezane za nabavku), molimo kontaktirajte:

Tel.: +44 20 7338 7168

E-pošta: projectenquiries@ebrd.com

Za projekte u državnom sektoru, molimo kontaktirajte [EBRD Nabavke](#):

Tel.: +44 20 7338 6794

E-pošta: procurement@ebrd.com

Opći upiti

Konkretni upiti mogu se postaviti putem [Obrasca EBRD-a za upite](#).

Okolišna i socijalna politika (ESP)

[Okolišna i socijalna politika](#) i s njom vezani Provedbeni zahtjevi utvrđuju način na koji EBRD izvršava svoju obavezu promoviranja „okolišno zdravog i održivog razvoja“. Okolišna i socijalna politika i Provedbeni zahtjevi uključuju konkretne odredbe u skladu s kojima klijenti trebaju ispunjavati važeće odredbe domaćeg zakonodavstva u oblasti javnog informiranja i konsultacija, te uspostaviti mehanizam za ulaganje pritužbi s ciljem prijema i lakšeg rješavanja spornih pitanja i pritužbi zainteresiranih strana, a posebno onih koji se odnose na okolišni i socijalni aspekt učinka klijenta i projekta. Srazmjerno prirodi i obimu rizika i učinaka koje projekt može imati u oblasti socijalnih odnosa i zaštite okoliša, EBRD dodatno zahtijeva od svojih klijenata da, po potrebi, objavljuju informacije o rizicima i učinku koji proistječu iz projekata ili da provedu konstruktivne konsultacije sa zainteresiranim stranama, razmotre povratne informacije koje pritom dobiju i odgovore na njih.

Više informacija o praksi EBRD-a s tim u vezi navedeno je u [Okolišnoj i socijalnoj politici](#).

Integritet i usklađenost

Ured Glavnog službenika za usklađenost u EBRD-u (OCCO) promovira dobro upravljanje i osigurava primjenu najviših standarda integriteta u svim aktivnostima Banke u skladu s najboljom međunarodnom praksom. Dubinska analiza integriteta svih klijenata Banke provodi se s ciljem osiguranja da projekti ne predstavljaju neprihvatljiv rizik po integritet ili ugled Banke. Banka smatra kako je otkrivanje i rješavanje spornih pitanja u stadiju procjene i odobrenja projekta najefikasniji način na koji se može osigurati integritet transakcija Banke. Ured Glavnog službenika za

usklađenost ima ključnu ulogu u ovim zaštitnim mjerama, ali i pomaže u praćenju rizika po integritet u projektima poslije ulaganja.

Ured Glavnog službenika za usklađenost također je odgovoran za provođenje istrage u slučajevima navodne prijevare, korupcije i propusta u projektima financiranim sredstvima EBRD-a. Svaka osoba, bilo da djeluje unutar ili izvan Banke, koja sumnja u postojanje prijevare ili korupcije, treba podnijeti pismenu prijavu Glavnom službeniku za usklađenost putem e-pošte na adresu compliance@ebrd.com. Ured Glavnog službenika za usklađenost obrađuje sve prijave s ciljem praćenja daljeg razvoja događaja. Razmatraju se sve prijave, uključujući i one koje su podnesene anonimno. Prijave mogu biti podnesene na bilo kojem jeziku Banke ili jeziku zemlje u kojoj Banka posluje. Sve informacije moraju biti podnesene u dobroj namjeri.

Politika pristupa informacijama (AIP)

Od stupanja na snagu 01. 01. 2020. godine, Politika pristupa informacijama utvrđuje način na koji EBRD objavljuje informacije i obavlja konsultacije sa zainteresiranim stranama s ciljem promoviranja bolje informiranosti i razumijevanja strategija, politika i operacija EBRD-a. Za informacije o tome koji su podaci dostupni na internet stranici EBRD-a, molimo posjetite stranicu [Politika pristupa informacijama](#).

Posebni zahtjevi za informacijama mogu se podnijeti putem [Obrasca EBRD-a za upite](#).

Nezavisni mehanizam odgovornosti u realizaciji projekata (IPAM)

Ukoliko pokušaji da se socijalna, pitanja koja se odnose na zaštitu okoliša ili objavljivanje informacija riješe s klijentom ili Bankom ne uspiju (npr. putem mehanizma za rješavanje sporova s klijentima na nivou Projekta ili u direktnom kontaktu s upravom Banke), pojedinci i organizacije mogu tražiti rješenje spornih pitanja putem EBRD-ovog Nezavisnog mehanizma odgovornosti u realizaciji projekata (IPAM).

Nezavisni mehanizam odgovornosti u realizaciji projekata provodi nezavisno ispitivanje pitanja vezanih za Projekt za koja se smatra da su prouzrokovala (ili postoji vjerovatnoća da će prouzrokovati) štetu. Svrha Mehanizma jeste: podržati dijalog između zainteresiranih strana u projektu s ciljem rješavanja socijalnih, problema koji se odnose na zaštitu okoliša i objavljivanje informacija; utvrditi je li postupanje Banke bilo u skladu s njenom [Okolišnom](#) i socijalnom politikom ili konkretnim odredbama njene [Politike pristupa informacijama](#) koje se odnose na Projekt; te, po potrebi, otkloniti sve postojeće neusklađenosti s navedenim politikama, istovremeno sprečavajući neusklađenost u postupanju Banke u budućnosti.

Za informacije o tome kako podnijeti zahtjev za razmatranje putem našeg [povjerljivog e-obrasca](#), [e-pošte](#), [pošte ili telefona](#) molimo posjetite internet stranicu Nezavisnog mehanizma odgovornosti u realizaciji projekata. Nezavisni mehanizam odgovornosti u realizaciji projekata stoji Vam na raspolaganju za razgovor o spornim pitanjima i odgovore na pitanja koja imate u vezi s podnošenjem zahtjeva ili njihovom obradom, a koji su u skladu s [Politikom odgovornosti u realizaciji projekata](#) i [Smjernicama](#). Identitet podnositelja zahtjeva može, na njegov zahtjev, ostati zaštićen.